

PROBLEMATIKA MIES VAN DER ROHE-a

Kad bi šematisirali historiju arhitekture (ali do te mjeru, da je sažmeno do apstraktne) mogla bi se fiksirati dva pola: racionalan i organski, koji bi determinirali stilove kao reprezentaciju ovih istu kategorija. Ali u praksi, arhitektonski se fenomen manifestuje u rasporedu između ta dva pola, podyrgavajući se s jednom i drugom utjecajem, ali i ne preostavljajući prestonim dijalektičkom izlječenju.

Mjesto Miesa van der Rohe-a, ma da povezati s deklarativno objektivnim postulatima, postaje na kraju najtričnije, najsubjektivnije. Njegov poseban slučaj ulazi u opće zakone, ali kroz vanredne valere svog progonačiste, stiče karakter najvišeg stepena isticanja.

Upravo iz te protivvjećnosti izbjiga pričljivost i veličina ove ljestvice, o kojoj je nemoguće izreći sve one pozitivno lijepe što se misli, a da se i ne htjeti ne povrijediti njegove najstvarne ambicije.

Objektivnost, cilj ka kojem je Mies čitavom životu težio, poprimila je toliku napetost u njegovu duhu, da je postala pokretni subjekt svake akcije, i prema tome, postala je impuls, koji s takvom snagom polazi od intimnog, da obavija i oblikuje srušnu zamisljenu objektnu. Taj impuls to je ljubav, to jest, ne neutralno odvajanje, već spajanje, transformacija; to je interpretacija činjenica, umjetnički izraz. Niti bi drugačije moglo da bude; ali ako je tako, u čemu je vrijednost njegovih principa? Gdje je koerentna demonstracija tih principa u implicitnoj porukoj djela?

Kada Mies citira pasus: »ljeputa je odbijesak istine«, jasno je, da na njegovu istinu nije neka metafizička, uživinska istina, istina apriori točno objektivna. Ostala bi dake i ostala su i tečajne teorije, misli, koja bi determinirala oblike arhitekture. Ali Mies je odvoše senzibilan umjetnik, da bi se zadovoljio takvom stvarnošću. Cak i kada on misli da aplicira formule, ne može da se osloboodi toga, da ih provede kroz svoje stvaralačke djele.

Miesova vjera je vjera, koja ima egzistencijalni limit i koja postoji samo u afirmaциji stvarnog historijskog shvaćenja, da može zadovoljiti samo težnju za svojom istinom i samim tim za svojom ljetopotom. Ta je dake ljeputa, odbijesak pragmatički shvaćenog života, ali poetski egzaltiran: tu naravno ne samo da se ne može mimoći sposobnost i odgovornost subjekta, kako bi Mies to htio, jednomo posvećujući negacijom sebe, već štoviše to postaje neophodan instrument za uskladljivanje stalnih antinomija između apstraktnih principa čiste poezije i kompleksne fenomenologije umjetničkog procesa. Teoretski i praktični značaj njegove lječne poetike koja je strogo i koerenčno njegovo vodiljstvo u raznim momentima njegova misiljakog, umjetničkog i docentskog iskustva, vršiće dake više od općih osnova jedne estetike, koju će ne-moguće prenijeti u konkretizaciju djela.

Ovaj Miesov aforizam, mislim, može da ga najpotpunije i bez ikakvih dvosmisljenja predstavi: »Lesa is more« (manje i manje više). Taj princip zvuči gotovo asketski. On u sebi sadrži prednost na momčinom, kao i na umjetničkom području, u vrijednosti i neovisno o kvantitetu elemenata, već o njihovoj specifičnosti i kvalitativnoj gustoći; o svojoj specifičnoj težini, a ne o prenatpravnosti: jednom riječi, treba da se težka jednostavnost. Pravi je Mies jednostavan i on jednostavno identificira s ljetopotom. I eto, parafrazirajući proces Miesove simplifikacije, taj cilj, koji je ostao nedohvatan njegovu duhu — oslobođen dogmi — objavljuje se u njegovim djelima, koja su upravo savršenstvo jednostavnosti.

Pitanje je sada, da li se ova jednostavnost može prihvati kao predajni sistem, to jest, koje su premise za jednu metodologiju, što prelazi licenu značajku koju je dao umjetnik.

Od evropskog perioda, koji se završava 1939., pa do nadadešnjeg još pličinog, američkog perioda težnja k jednostavnosti (ili kako on to drukčije definira, težnja k objektivnosti), travi njegov duh, kao što riječka tare neki kamen otoklanajući s njega svaku očelinu: to je tripljenje pjesnika, koji odbacuje sve suviše pridjeve, da bi suštini djeja da njezino najsvojstvenije, nejednostavljajmo značenje.

U najranijim mlađenackim dijelima ova je jednostavnost bila u formalnim premisama, a ne rezultat evolutivnog procesa, jer je neoklasična postava, pod utjecajem Schinkel-a, polazila više od preokupacije ravnoteže načra, nego od intimnog, konstruktivnog rezona samog sadržaja, tako izvana straga, ona je bila čisto plastičnog karaktera.

Ali motivacija tog karaktera postajala je sve svjesnija, kad se učvrstila razmjenom ideja s neoplastičnom i racionalizmom Franka Loyda Wrighta, koga je on assimilirao

još tamo od berlinske izložbe ove 1910. godine; tu se on rastvorio onim slobodnim, prostornim i kreativnim predstavama, predrasuda, koje su ostale kod plodonosan usjev u braću na njegovo stvaralačko duha i koje je on prenio s toliko osobujnosti i originalnosti, da bi istom nakon ponovnog prelistavanja procesa moglo doći do semanticnog korjenja. Jednostavnost je postala konsekventni tumač etičkih i socijalnih sadržaja i tehničkih razmatranja, duboko determiniranih njihovim jezikom.

Najapsolutniji monument jednostavnosti je Njemački paviljon na Izložbi u Barceloni iz 1929.; to je studemski objekt, strog u dimenzijama, u kojem je svaki praktični razmjeni, koju oplemenjuje do maksimuma, jer je minimalno sredstava egzaltira princip krajnjeg savršenstva, gdje se ljepota i istina identificiraju.

Kada je Mies 1938. godine, iz mržnje prema načinu, emigrirao u Ameriku, bilo mu je relativno lako ući u klimu te zemlje, i to ne toliko s obzirom na utjecaj Wrighta (jer taj utjecaj — ponavljaju — ostaje najskrivljenvi dio njegove savjesti) već upravo, jer ga je racionalno formiranje njegovih uvjerenja bilo već pripravilo da prihvati odmah činjenice industrijskog procesa, najviše razvijenog u Americi, kao činjenice najkonjeničnije njegovoj duhovnoj struktu-

Tu je njegova težnja k esencijalnom mogla da učini još jedan korak naprijed, stečavši također i praktična sredstva za realizaciju. I ono, što je tu važno, to je intelektualni vektor, koji ga vodi k jednoj mogućoj kvalitativnoj generalizaciji. I sigurno, da je jedan od tipičnih doprinosa njegove objave treba tražiti baš u nastojanju, da se stvari jedan elementaran, tehnički sistem, koji može da se ponavlja; vrijedan u svakom slučaju kao naduzor industrialnog dizajna.

Negativan je moment, kada on vjeruje, da je moguće to raditi impersonalno.

U našem je vrijeme nužno prihvati mnogostrukosti obrazaca, iz kojih se mogu evenuočiti razne mnogostrukice iskustva: Mies je još jedan dokaz velike snage ljestnosti, kojoj, ako se izuzme njena doktrina, ne mogu da se otmu oni, koji se dive njegovim djelima.

Jednako tako, kao što ne može da bude objektivan, jer je umjetnik, ne može ni da dade jedan jezik za svoje učenike, koji će sami biti autentični umjetnici.

Ostaje vrijednost moralnog učenja usmjereno na zanatučku disciplinu, primjerima objasnjavačiču, nizom savršenih realizacija. Ove podvlače jedan sistem затvoren u jednom, litom izrazu, više nego neku prvu metodologiju, otvorenu slobodnim interpretiranjima onih, koji dolaze poslije njega. Mies je nepremostiti limit: oponašati nije znači sebe cruditi na manirizam, fosilizirati se na njegovim formama, umjetno iz njih izvući energetske sokove. Naprotiv, svjestan ili ne, da dade jedan traktat, nema kao takav vrijednosti (jer suvremena misao u svakom slučaju izbjegava svaku katalogizaciju iskustava), ali svjedočanstva njegove moralne koerenčije, prenijeta na svako njegovo djelo, ostaju plodonosna kao simboličan uzor svake plemenite inspiracije.

Prćes lječne historije Miesa van der Rohe-a ne može ni s kim da se bolje usporadi s historijom Pieta Mondriana; i on je, pošavši od umjetničkih dostignuća svoga vremena — u njegovu je slučaju to bilo na-

turalističko slikarstvo — nastojao da se puficira u nastojanju da svojim formama identificira apsolutno, objektivnu ljepotu, koja bi predstavljala istinu iznad sličnosti, —督办jesak — kako je on to vjerovao — univerzalnog aspekta realnosti. Ali on je za-

odstupa od strogosti formalne postave i od svojstva tehničkih sredstava, dostiže najrijeđi, najdekorativniji, najljepši trenutak svoga stvaralaštva: jednostavnost oblike je opipljiva figuracija njegova filozofskog paradijosa, kao još jedan dokaz, da istina jed-



MIES VAN DER ROHE:


»CROWN HALL«, Institut za tehnologiju u Chicagu

vršio svoj život s jednim djelom dijalektičke protivvjećnosti, kada je, baš u Americi, naslikao slike nazivane »New York city«, »Broadway boogie woogie«, »Victory boogie woogie«, gdje kvintesencijska značajka, koju je s mukom godinama razradivao, služi simboličnoj reprezentaciji stvarnosti, a ne više indiskriminiranoj realnosti kojoj je težio.

Mies u Convention Hallu (a nadamo ga se vidjeti ostvarenog u tri dimenzije), lako ne

nog umjetnika, kada je data koerenčijom njegovih djela, postaje sama suštvena istina, čak i kada se sve šeme objekta i istine, konvenčionalno prekonstruirane i ka kojima on teži, u potpunosti nega. Tako se i u prostoru upotpunjuje (od Europe, gdje je primio američke utjecaje, pa do Amerike, gdje je donio svoju evropsku interpretaciju) ciklus stvaranja jednog od najznačajnijih umjetnika naše epohe.

Preveo: M. L.



MIES VAN DER ROHE:

»CONVENTION HALL«, Chicago